


DUGOSELSKA KRONIKA

Godina II

Dugo Selo, 15. VI 1968.

Broj 6



GLASILO DRUŠTVENO-POLITIČKIH ORGANIZACIJA OPĆINE DUGO SELO

Član IK CK SKJ Srećko Bijelić u Dugom Selu



SREĆKO BIJELIĆ GOVORI KOMUNISTIMA
DUGOSELJSKE KOMUNE

Član Izvršnog komiteta CK SKJ drug SREĆKO BIJELIĆ posjetio je 30. svibnja 1968. općinu Dugo Selo. Tom prilikom obišao je gradilište Šljuncare u Nartu, Institut za oplemenjivanje bilja u Rugvici i pogone »Agrokombinata« u Božjakovini, te se upoznao s problemima i perspektivama razvoja tih radnih kolektiva.

Poslije podne u dvorani Doma JNA Dugo Selo, koja je bila ispunjena do posljednjeg mjesta komunistima iz svih naših organizacija govorio je drug Srećko Bijelić o zadacima organizacija i članova Saveza komunista u daljnjem sprovođenju društvene i privredne reforme, te pripremi IX. kongresa SKJ.



OBIMNI RADOVI NA ŠLJUNCARI



DIREKTOR INSTITUTA ZA OPLEMENJIVANJE BILJA PROF. DR ZDENKO VITASOVIĆ POKAZUJE NOVE SORTE VISOKORODNE PŠENICE

Iz rada Općinske skupštine

24. V 1968. g. održana je sjednica Općinske skupštine Dugo Selo. Sjednicu je zbog odsutnosti predsjednika otvorio potpredsjednik općinske Skupštine drug Mijo Kokot. Predloženi dnevni red bio je prilično opsežan. Između ostalog na dnevnom redu bio je izvještaj tajnika općinske Skupštine o radu organa uprave, izvještaji o radu upravnih odbora fondova, imenovanje upravnih odbora fondova, jer je dosadašnjim istekao mandat, analiza završnih računa za 1967. općine Dugo Selo, Odluka o administrativnim taksama, Odluka o ustanovljenju lovišta, mišljenja i primjedbe na prijedlog za izmjenu Zakona o samodoprinosu i Zakonu o referendumu, te zahtjev »Elektromlina« Dugo Selo za povećanje cijene crnom kruhu.

IZABRAN ODBOR FONDOVA

Nakon rasprave na koju su pozvani prisutni, usvojeni su izvještaji, tajnika i upravnih odbora fondova. Izvršeno je imenovanje upravnih odbora fondova i to:

a) Upravni Odbor Fonda za soc. ustanove: Branko Belec, za predsjednika, za članove dr Vera Zganjer, Dunja Ivak, Anka Bogdanović, Kaja Perković i Pavao Skrlec.

b) Upravni odbor za unapređenje turizma: Krsto Ambrijević za predsjednika, za članove Franjo Zagorec, Vladimir Kraljić, Mijo Kokot, Đuro Dubenik i Vlado Katić.

c) Upravni odbor Komunalnog fonda: Flora Jurjević za predsjednika, za članove Rudolf Cerčić, Antun Šoda, Bo-

gdan Bogdanović, Stjepan Me-
lič i Ignac Dvanajščak.

d) Upravni odbor Fonda za putove: Mijo Haleuš za predsjednika, za članove, Ivan Antoljak, Petar Načimović, Josip Petric, Slavko Bugarin i Stjepan Car.

e) Upravni odbor za umjetno osjemenjivanje krava: Andrija Antoliš za predsjednika, za člana Stjepan (Blaža) Papi, Ivan Trupeljak, Ivan Jambrečec, Vinko Novosel i Josip Ferinovec.

f) Upravni odbor Vatrogasnog fonda: Rudolf Galovec za predsjednika, za člana Slavko Galovec, Ivan Jug, Josip Bižec ml., Ivan Antolković.

Imenovanje Fonda za unapređenje fizičke kulture, na prijedlog druga Ivice Jelenića, skinuto je sa dnevnog reda jer nije podnjet izvještaj o radu. U svaki od navedenih upravnih odbora Fondova, općinska Konferencija SSRN, treba predložiti još po jednog člana. Također je izvršeno imenovanje predsjednika i jednog člana u upravni odbor

(Nastavak na 2. strani)

Diskusija o zdravstvenom osiguranju

U petak 7. VI o. g. održan je prošireni Plenum OSV-a i SSRN-a na temu »Prijedlog sistema za osiguranje osnovne zdravstvene zaštite i osiguranje stanovništva«. Član Skupštine Komunalnog zavoda za socijalno osiguranje drug Pjevac Tihomir dao je uvodno izlaganje nakon čega je razvijena diskusija. Diskutanti su tražili da se svim članovima Plenuma OSV-a, kao i aktivistima SSRN-a dostave materijali u vezi sa navedenom temom, kako bi na sastanku istog tijela koji će se održati 21. VI o. g. mogli dati svoje primjedbe.

P. S.

Dobro došli drugovi

Tako je pisalo ispred ulaznih vratiju u kasarni, vojničkom klubu i trpezariji. Sa radošću i veseljem primili smo naše drugove bitnice vojnike i uveli ih u novi način života.

Od starješinskog sastava pa do pojedinaca svi smo se trudili da što ugodnije dočekamo mlade vojnike. U čast njihovog dolaska pripremili smo izložbu fotografija »Oružje naše armije« i živor i rad naše jedinice u slici Vojnički klub nam je priredio izložbu osvojenih trofeja, pehara, diploma i zastavica. U organizaciji muzičkog instruktora poručnika Petra Panovskog i vodnika Mithvoja Cipića prisustvovali smo lijepo re-

žiranoj priredbi u vojničkom klubu. Učesnici programa, pioniri Osnovne škole, folklorna grupa KPD »Preporod« te sekcije vojničkog kluba izveli su bogat program. Voditelji programa omladin-ka Zdenka Turčinec i vojnik Petar Mitrović veoma su uspješno vodili program. Zdenka je vodila razgovor i sa vojnicima starije generacija o utiscima prvog dana boravka u JNA, što je bilo vrlo korisno za mlade vojnike. Vrijedno je istaći najzapaženiju tačku ovog programa: razigrane mladiće i djevojke koje su tako skladno dočarale igre iz naših krajeva.

Ne možemo a da ne spomenemo najmlađe učesnike ovog pro-

grama, a to su pioniri, koji su svojim tamburicama i harmonikama pod rukovodstvom Boga Božićevića i druga Sergeja Peretića oduševili prisutne. Tačka za tačkom su se mijenjale. Pozornica je vrvila od razdraganih srca izvođača. Svi smo željeli da nam program što bolje uspije. U tome su uspjeli u potpunosti, što dokazuju brojni aplauzi. Bila je to jedna od rijetkih priredbi održanih unutar kasarne. Time ne bi trebalo biti završeno naše zajedničko nastupanje. Neka nam to bude podsticaj za daljnju saradnju i rad na tom polju.

NIKOLA SUNAJKO
Kapetan 1. kl.

ŠTO TREBA ZNATI O ZARAZNIM BOLESTIMA STOKA

SVINJSKA KUGA STALNA OPASNOST ZA STOČNI FOND

(Nastavak iz prošlog broja)

8. Svinjska kuga — prošlih godina česta i opasna bolest kod svinja. Budući da se već preko 20 godina vrši redovito i stalno cijepjenje svinja, svadena je ta opasna zarazna bolest na minimum. Još uvijek je naročita opasnost od te bolesti na području naše općine potez od Ivanje Rijeka pa sve uz Savu, jer kod Ivanja Rijeka utiče u Savu gradski kanal. Svinjska kuga uvijek predstavlja latentnu opasnost za naš stočni fond, radi velikog prometa svinja, a i zato jer se svinjska kuga prenosi uz ostalo stado i mesnim preradevinama.

9. Atrička kuga svinja — u našoj zemlji dosad nije ustanovljena, ali budući da je još uvijek ima u susjednoj Italiji, postoji velika opasnost od nje. Od te bolesti za sada nema ni lijekova ni cjepiva.

10. Vrbanac svinja — opasna bolest kao i kuga svinja. Otkad se vrši redovito cijepjenje javlja se sporadički. Postoji i sigurno cijepivo kao i dobri i sigurni lijekovi ako se bolest prijavi na vrijeme veterinaru.

11. Bjesnoća — redovito smrtonosna i najgora zarazna bolest domaćih životinja i čovjeka. Bolest se prenosi ugrizom (uglavnom psa) od bolesne na zdravu životinju i čovjeka. Ljekova protiv ove bolesti nema, ali se ta bolest mo-

že spriječiti, ako se redovito cijepi svi psi protiv bjesnoće. Kako se u godinama poslije rata vrši redovito cijepjenje svih pasa, a i vodi nadzor nad njima, to se broj slučajeva bjesnoće u našoj Republici (i u našoj zemlji) pojavljuje u manjoj mjeri nego prije.

12. Kuga peradi — prvi put u našoj zemlji ustanovljena 1941. godine. Prvih godina iza rata izazivala velike štete (samo 1947. godine na području Hrvatske uginulo oko milion komada peradi). U prošlih 15 godina stalno se bori veterinarska služba sa tom opasnom i podmuklom zarazom kod peradi. To je zarazna bolest ptica iz roda kokoši, izuzetno i vodenih ptica. Svake godine imamo nekoliko dvorišta zaraženih kugom peradi. Brzom i efikasnom intervencijom veterinarske službe bolest se svaki put lokalizira i suzbija.

13. Kolera peradi — zarazna bolest svih peradi i vodenih ptica. Vrlo je naglog toka i većinom perad ugiba masovno. Vlasnici peradi vrlo je često zamjenjuju sa kugom peradi. Zato je potrebno da se u slučaju oboljenja ili uginuća kod peradi što prije javi veterinaru ili da se dostavi lješina peradi da se može utvrditi koja je bolest. Kod kolere ne postoji tako dobro cijepivo kao kod kuge, ali postoji efikasno suzbijanje i liječenje (dezinfekcija perad-

njaka, ishrana bogata bjelančevinama kao što su ječam ili zob ili gotova smjesa za odgovarajuću vrst peradi, vitamini, minerali itd.).

14. Tularemija — primarno bolest divljih glodavaca i zečeva. Cijepjenjem se zarazi najčešće dođirom sa bolesnim zečom od tularemije.

15. Piroplazmoza (malarija) — to je bolest raznih vrsta domaćih životinja uzrokovana krvnim parazitima. Za nas je najvažnija malarija konja i goveda. Postoje vrlo dobri lijekovi u koliko se bolest javi na vrijeme veterinaru. Prenosioci bolesti su krpelji.

ZASTITIMO STOKU CIJEPLJENJEM

Iz svega naprijed iznijetog vidljivo je da se veterinarska služba naše općine uspješno bori sa suzbijanjem stočnih zaraznih bolesti. One su svdene na snošljivi minimum. Međutim da bi se one potpuno iskorjenile potrebni su još i daljnji napori. Naročito sredstvo za čuvanje zdravlja stoka a kod većine bolesti i vrlo uspješno djeluje zaštitno cijepjenje stoke. Takvo cijepjenje štiti stoku od onih bolesti, protiv kojih je cijepjenje izvršeno, a ne protiv svih bolesti, kako se to koji put krivo misli. Veterinarska je nauka danas toliko napredovala te je pronašla sigurna cjepiva protiv većine zaraza kao što su npr. bedrenica, šuštavac, svinjska kuga, vrbanac, bjesnoća, kuga peradi, itd. Ta cjepiva štite stoku za izvjesno vrijeme (od par mjeseci do godinu dana) od dotične bolesti.

Mislím da mogu slobodno i da nije neskromno postaviti tvrdnju da je veterinarska služba naše općine u zajednici s ostalim društvenim faktorima uspjela suzbijati opasne zaraze kod stoke. Danas nebi na teritoriji naše općine bila moguća intenzivna stočarska proizvodnja uzgoja teladi (godišnje oko četiri hiljade komada) i tova svinja (godišnje oko deset hiljada komada), kad bi harale stočne zaraze.

JAMBREČEC Ivan
veterinar

Lošinj čeka ...

U prošlom broju obavijestili smo roditelje kako mogu uputiti svoju djecu na ljetovanje u Veliki Lošinj, u tamošnje ljetovalište ovog društva.

Da bi se naši mališani za vrijeme ljetovanja što ugodnije osjećali, upravni odbor društva je početkom godine načinio plan rada za uređenje ljetovališta prema svojim financijskim mogućnostima.

Tako smo prišli izmjeni svih podova, oplođenju kuhinje i uređenju dvorišta. Već ovog ljeta djeca će boraviti u ugodnoj atmosferi uređene blagovaone, a za kišnih dana u nadkritoj dijelu dvorišta uz razne društvene igre.

Ukoliko nam budu dozvoljavala financijska sredstva, uredit će se i prednja strana zgrade, kako bi se su svojom slikom što bolje uklopila u ambijent otoka. Ako uzmemo u obzir da smo prošle godine uredili krovšte i izmijenili sve žlijebove, onda možemo da vodimo brigu o maloj dugoselskoj oazi na otoku Lošinju i da smo našoj djeci omogućili da uz povoljne uvjete mogu ljetovati na ovako lijepom otoku.

No, svi ovi opravci zgrade ne bi bili mogući da nije bilo razumijevanja od strane članova naše Općinske skupštine i ranijih godina. Komisija za raspodjelu sredstava društvenim organizacijama i Fonda za socijalne ustanove, koji su dodijelili novčana sredstva pri raspodjeli budžeta. Isto tako naišli smo na mnogo razumijevanja kod radne zajednice Zdravstvene stanice Dugo Selo, koja nam je u dvije godine uzastopce u dva navrata dala svog radnika za rad i vodenje poslova oko opravka zgrade.

Ovo društvo se zahvaljuje na razumijevanju i time još više obavezuje za solidan rad našeg ljetovališta.

Do početka naše sezone još jednom podsjećamo roditelje da se uplate za djecu primaju od 1. 6. 1968. u zgradi Općinske skupštine, soba br. 19/1. kod druga HARCET ĐURE.

RASPORED SMJENA:

- I. smjena: odlazak iz Dugog Sela 1. 7. 1968. povratak 16. 7. 1968.
 - II. smjena: odlazak iz Dugog Sela 17. 7. 1968. povratak 1. 8. 1968.
 - III. smjena: odlazak iz Dugog Sela 2. 8. 1968. povratak 17. 8. 1968.
 - IV. smjena: odlazak iz Dugog Sela 18. 8. 1968. povratak 30. 8. 1968.
- Sve informacije dali smo u prošlom broju »Dugoselske kronike«.

S. JAKOPOVIC

Mora li Ivanja Rijeka to trpjeti?

Mnogi ljudi kupuju gradilišta u Ivanja Rijeci, iako su im cijene prilično visoke. To je razumljivo obzirom na položaj mjesta u odnosu na saobraćajnice i blizinu Zagreba. Pitanje je do kada će to tako biti. Naime izgradnja otvorene kanalizacije iz grada Zagreba i potok »Vuger« iz Sesveta planirani su svega na 118 metara od kuća. Predviđa se i izgradnja taložnice za talog iz kanala i potoka.

Takva situacija onemogućiti će tokom čitave godine, a naročito ljeti svaki izlazak iz kuća, jer će čitava okolina biti zagađena neugodnim mirisima taložnice. Pitamo se da

li će naši predstavnički i drugi organi u komuni, sanitarna inspekcija, pa i društveno-političke organizacije stajati skrštenih ruku ili će pravovremeno spriječiti takovo ugrožavanje zdravlja ljudi. Jer, stara narodna mudrost kaže: *Bolje spriječiti nego liječiti.*

Ivo HAJŠOK

Suradnja poljoprivrednika i lovačke organizacije

Lovci lovačkog društva »Strijelac« Ježevo stupili su u akciju na zahtjev poljoprivrednih proizvođača, za masovno uništenje svraka i vrana koje su ovi dana ugrožavale mlade biljke kukuruza, koja uslijed suše nije mogla proklijati. Zbog bojazni da će ove štetočine uništiti usjeve, poljoprivrednici su pozvali lovce na zajedničku akciju uništenja. Sakupilo se cca 640 komada jaja. Lovачko društvo nabavilo je iz svojih sredstava otrov i ostali pribor za trovanje. Ovdje su se angažirali lovci iz Dgs. Grede, Obedišća i Leprovice i to: Stjepan Papa, Ivan Galek, Mato Makovica, Drago Plavić, Ivan Cesar i Drago Cesar. Iza ovih zajedničkih akcija rezultati nisu izostali. Za nekoliko dana moglo se pronaći na desetke uginulih gabežljivaca, a polja su ostala zaštićena. Preporučamo i ostalim lovačkim organizacijama da se prihvate ovakve akcije u koliko to već nisu učinili.

GR.

S. PAPA

Lukarišće ponovno na prvom mjestu, a Prečec posljednji

REZULTATI V KOLA TAKMIČENJA MJESNIH ORGANIZACIJA SSRN

Mjesna organizacija	Članarina za 1968.		Dugoselska kronika		Dobrovoljne radne akcije		Ukupno bodovi		
	članarina za 1968.	uplatilo % bitača bodovi	5 broj uplatilo % donatorstava bodovi	bodovi od ranije	broj sati na 1 bitača bodovi	kulturno-prosvjetni rad bodovi			
1. Lukarišće	54	480	84,7	60	230	1,4	60	30	860
2. Brckovljani	72,6	720	30,8	20	70	—	—	—	810
3. Ivanja Rijeka	49,5	360	70,4	50	170	—	—	—	530
4. Donje Dvorišće	46	360	65,6	40	80	—	—	—	480
5. Sop — Hrušćica	20	180	56,2	30	90	—	—	—	300
6. Ob. Novaki	25	180	20,2	15	90	—	—	—	285
7. Dugo Selo	—	—	34,1	20	55	—	—	150	225
8. Kozinšćak	—	—	51,7	30	110	—	—	—	140
9. Obedišće	—	—	44,6	25	100	—	—	—	125
10. Leprovica	—	—	42,5	25	100	—	—	—	125
11. Stakorovac	—	—	40,0	25	100	—	—	—	125
12. Prikrāj	—	—	38,5	20	80	—	—	—	100
13. Nart. Jalševac	—	—	37,2	20	80	—	—	—	100
14. Andrilovac	—	—	31,9	20	80	—	—	—	100
15. Ježevo	—	—	27,9	15	65	—	—	—	80
16. Rugvica	—	—	27,4	15	60	—	—	—	75
17. Ostrna Vel. i Mala	—	—	26,0	15	60	—	—	—	75
18. Hrebinec	—	—	25,2	15	60	—	—	—	75
19. Prozorje	—	—	28,8	15	55	—	—	—	70
20. Gračec	—	—	27,6	15	55	—	—	—	70
21. Obrovo	—	—	16,7	10	40	—	—	—	50
22. Gornja Greda	—	—	16,6	10	40	—	—	—	50
23. Preseka	—	—	16,6	10	40	—	—	—	50
24. Crnec Dgs. i Rugv.	—	—	16,3	10	40	—	—	—	50
25. Lupoglav	—	—	13,3	10	40	—	—	—	50
26. Božjakovina	—	—	7,5	5	30	—	—	—	35
27. Prečec	—	—	8,2	5	20	—	—	—	25

Zahvaljujući samo agilnom predsjedniku Mjesne organizacija SSRN Matku Josipu Lukarišću je prvo koje je otvorilo podružnicu Općinske knjižnice. Sanduk od pedesetak knjiga već je ispražnjen. Za nepunih mjesec dana u tom malom selu 19 čitalaca pročitao je 49 knjiga.

Ovo ističemo ne samo kao primjer na kojeg se treba ugledati, već više kao dokaz o postojanju velikih mogućnosti širenja kruga čitaoca dobrih knjiga u našem selu o čemu se nažalost do sada nije vodilo računa.

Lukarišće je na lokalnim radnim akcijama (izgradnja društvenog doma, uređenje živica uz puteve) u ovoj godini dalo 293 dobrovoljnih radnih sati. Na osnovu svega iznijetog Brckovljani su morali ustupiti u ovom kolu prvo mjesto boljem — Lukarišću.

Ivanja Rijeka sa šestog mjesta došla je na treće, a Dugo Selo s 18. na 7. To su ujedno i glavne i najveće promjene na tabeli. Na koncu postavljamo otvoreno pitanje svim odgovornim faktorima svih organizacija koje su čvrsto zasjele na dnu tabele: (Lupoglav, Božjakovina, Prečec i dr.) dokle će tako?

Iz rada Općinske skupštine

(Nastavak s 1. strane)

Fonda za unapređenje kulturne djelatnosti i to: za predsjednika Belizar Božković a za člana Stjepan Horvat.

BURNA DISKUSIJA O LOVIŠTU

Najviše je vremena članovima oba vijeća oduzela Odluka o ustanovljenju lovišta, zbog prisutnosti predstavnika lovačkih društava, koji se nisu složili već na ranijih nekoliko sastanaka ni sa jednim dosadašnjim prijedlogom. Nakon žive diskusije od dva i po sata koju su vodili: Ivica Jelenić, Josip Ferinovec, Ivan Klarić, Stjepan Škelec, Krsto Ambrijević, Zvonko Cimaš, Ivan Valentak, Nikola Markovinović, Mijo Kokot, Stjepan Perović, Đuro Hader i Stjepan Koberec, usvojen je amandman, da se skine sa dnevnog reda ova tačka, lovci upućuju na ponovno utvrđivanje granica, a lov obustaviti do donošenja Odluke.

ODBIJENO POVEĆANJE CIJENA KRUHU

Široka rasprava vodila se također po pitanju povećanja cijene crnom kruhu, koje je zatražila privredna organizacija »Elektromlin« Dugo Selo. Odbornici su postavljali zahtjeve između ostalih, da bude bolja kvaliteta, pakovanje kruha i dr. Povećanje cijene crnom kruhu nije odobreno po odbornicima. Na kraju direktor »Elektromlina« Vinko Makšijan obavijestio je prisutne članove oba Vijeća, da ne garantira, da će sve prodavaonice biti snabdjevene crnim kruhom. »Jer nas nitko ne može prisiliti da radimo sa gubitkom. Općina Sesvete koja nam je odobrila zatraženo povećanje imat će prvenstvo za snabdjevanje sa crnim kruhom a vama ćemo ponovno postaviti zahtjev o povećanju cijena kruha«, — rekao je između ostalog drug Vinko Makšijan.

dozvolu za više putovanja za jugoslavenske državljane (tar.

Skupštine općine Dugo Selo Sket inž. Marijan v. r.

FELJTON

Neki fragmenti iz političkih borbi pod vodstvom Komunističke partije u dugoselskom kraju (5)

Pobune seljaka

Matoić iz Prikraja ubijen je iz zasjede u selu Samoborec i to iz napuštene kuća Fotović Lovre na čijem tavanu se nalazio »Dijubek« zajedno sa žandarima stanice u Božjakovini. Poslije ove neslavne borbe »Dijubek« je zajedno sa svojom braćom po okolnim selima i prošetjima pjevao razne pjesme kojima su veličali svoja »zaslužna djela« i ponosili se svojim »junaštvom«. Selo Samoborec i Njegovec nalaze se na potpuno ravničarskom terenu i u tom kraju je vrlo teško voditi oružanu borbu već i rade toga što je čitav kraj okružen saobraćajnicama kao što su Gračec — Zelina, Gračec — Vrbovec, Vrbovec — Rakovec — Zelina. Poslije pogibije Matoića, Baček je prihvatio borbu i povremeno otvarao zaštitnu vatru iz karabina kako bi se povukao do zaklona ili pak prihvatio njemu poznatu uvjliku, odakle bi se mogao odbraniti. Otvarao je vatru u klečećem i stojećem stavu već prema prilikama u kojoj bi se našao. Žandarmerijska patrola ojačana sa svojim saradnicima nastavila je borbu sa Bačekom. Baček je uspio da se dohvati prvog drveta u šumi i tuda je vikao »živjela republika«. Poslije nekog vremena sklonio se na odmor kod svoje saradnice u Njegovcu, dok su se na staji preko puta nalazila u zasjedi tri žandara i to Rade Nenadić, Rade Kosanović i Miodrag Petrović svi iz žandarmerijske stanice u Božjakovini. Ova je patrola odmah preko njegove saradnice koja se zvala Marija a koju su pozvali kada je prolazila preko dvorišta pozvala Bačeka da se preda. Međutim on im je odgovorio »živ se kruni ne predajem«. Videći situaciju

i poznavajući odlučnost odbijelog pobunjenog seljaka patrola je odlučila da se zapali staja. No međutim na nagovor vlasnika staje žandarmerijska patrola je odustala od paljenja. U ovoj situaciji da pod svaku cijenu uhvate Bačeka živog pozvali su stariješinu sela Tomu Stančerića da hitno odnese poziv za pojačanje patrole. Rade Kosanović je napisao poziv za povećanje patrole na pragu staje i nekako u tom momentu je Baček otvorio vatru i na mjestu ubio Kosanovića koji se strovalio u štalu. Odmah polije pogibije žandara, Baček se spustio iz svog skrovišta oduzeo municiju mrtvom žandaru i povukao se na mala stajska vrata. Pošto su ostali vidjeli da se ovaj povlači otvorili su vatru i u toj borbi bude ranjen žandar Nenadić Rade. Poslije ovog neuspjeha žandarmerijske stanice u Božjakovini, Vrbovcu i Zelini organizirali su jaku obavještajnu mrežu kako bi uhvatili živog pobunjenog seljaka Bačeka. Poslije ove organizacije to im je konačno i uspjelo 1924. godine kada je konačno i uhapšen nepripravan bez oružja u Heleni u kući Čulig Ivana. Nakon duge i temeljitije istrage suđen je po okružnom sudu u Bjelovaru na kaznu smrti streljanjem. Javni tužilac je tražio ovu najtežu kaznu radi toga što je »ratovao protiv države«. Kada se doznalo za ovu osudu u čitavom ovom kraju simpatizeri sakupljali su novčanu pomoć kako bi možda pomoću novca preinačili smrtnu kaznu na roblju. Konačno nakon svih peripetija Bačeku je zamijenjena smrtna kazna u kaznu godinu dana strogog zatvora i godinu dana samice. Poslije izdržane kazne i

velikog mučenja 1927. godine vraća se u svoja sela Samoborec kao živi mrtvac gdje odmah nakon izvjesnog vremena umire od posljedica mučenja, te je pokopan na inješnom groblju u Rakovcu.

O tim događajima još se i danas po ovim selima pričaju razne legende i priče koje su protkane nekako hrabrošću i slobodom, ljubavlju za domovinom za svojim selom i seljacima, koje je taj čovjek nosio u svome srcu.

U ono vrijeme a i kasnije narod je ispjevao jednu pjesmu koja se je pjevala skoro po svim selima ove ravnice:

»U Njegovcu more zeleni se trava,
gdje je Baček Pajo ubio žandara,
o moj Baček more,
nečeš dobro proći,
sutra će ti opet žandari doći.«

U ono vrijeme isticao se u Štakorovcu svojim naprednim idejama jedan mladi poletan seljak Valentek Stjepan kojega je čitav kraj zvao »Sineka«. »Sineka« je organizirao seljake u Štakorovcu, Hrebincu, Gračecu i drugim selima, gdje je održavao noćne sastanke u dubokoj konspiraciji. Njegovo djelovanje je također primjećeno i osjetilo se na ovom području pa su i njega često hapsile žandarmerijske patrole iz Božjakovine i podvrgavale teškim fizičkim mučenjima, što je ostavilo trajne posljedice na njegov organizam. Poznato je da je ovaj kraj imao velike slobodarske tradicije još za vrijeme Oktobarske revolucije i »zelenog kadra« pa je i u narodnoj revoluciji masovno učestvovao. Nije bilo domaćih izdajnika, a selo Štakorovac je smješteno na vrlo pogodnom mjestu za ovakve borbe, jer se nalazi na uzvišici koja je okružena šumom, koja je pružala vrlo često sigurnu zaštitu borcima za slobodu. I »Sineka« je 1937. godine poslije teških mučenja umro. Pogreb je bila politička manifestacija naroda ovog kraja, tako da su članovi Partije prisustvovali pogrebu među ostalima i Šimunc Stjepan iz Lukarišća. Pokopan je na groblju u Brekvoljanima.

VLADO

Društveno-političke organizacije
Komune Dugo Selo

čestitaju
Dan Borca 4. srpnja

U OVOM BROJU

O D L U K A
o administrativnim
taksama na području
općine Dugo Selo

DUGOSELSKA KRONIKA
Službeno glasilo Skupštine općine Dugo Selo
GODINA: I
25. V. 1968.
BROJ 3

Na temelju čl. 5 stav 1 Osnovnog zakona o administrativnim taksama (Sl. list SFRJ br. 14/65, 11/66 i 54/67) Skupština općine Dugo Selo na sjednici od 24. 5. 1968. donijela je odluku koja glasi

O D L U K A

o administrativnim taksama
na području općine Dugo Selo

Član 1.

Ovom odlukom uvode se administrativne takse za spise i radnje u upravnim stvarima općinskih organa kao i za druge predmete i radnje kod tih organa i plaćaju se po tarifi koja je sastavni dio Osnovnog zakona o administrativnim taksama.

Član 2.

Izuzetno od člana 1. ove odluke administrativna taksa plaća se:

— za izdavanje i produženje
važanja putne isprave za
putovanje u inozemstvu
(tar. br. 5 tarife Osnovnog
zakona o administrativnim
taksama) 30 din

— za vizu na putnoj ispravi i za
dozvolu za više putovanja za
jugoslavenske državljane (tar.

br. 6 tač. 1b tarife Osnovnog
zakona o administrativnim
taksama) 20 din

Član 3.

Na oslobođenje od administrativnih taksa
utvrđenih ovom odlukom primjenjuju se od-
redbe propisane Osnovnim zakonom o admini-
strativnim taksama i Zakonom o republičkim
administrativnim taksama.

Član 4.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje
vrijediti Odluka o općinskim administrativnim
taksama za područje općine Dugo Selo (Sl.
glasnik grada Zagreba br. 15/65).

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana na-
kon objave u »Dugoselskoj kronici«, službenom
glasilu Skupštine općine Dugo Selo.
Broj: 03-898/1-1968.

Predsjednik
Skupštine općine Dugo Selo

Sket. inž. Marijan V. r.

Svečana akademija u čast Dana mladosti



KULTURNO UMJETNIČKI PROGRAM ZAPOČEO JE PJEVAČKI ZBOR PJESMOM »HEROJ TITO«. PORED OVE PJESME IZVEDENO JE JOS 7 ZBORSKIH KOMPOZICIJA.

Općinski komitet Saveza omladine Dugo Selo organizirao je 24. svibnja ove godine svečanu akademiju u čast Dana mladosti.

U kulturno umjetničkom programu sudjelovali su, pred punom dvoranom, pjevački zbor, folklorna i tamburaška sekcija KPD »Preporod« Dugo Selo.



FOLKLORNI ANSAMBL IZVODI POSAVSKE PJESME UZ PRATNJU TAMBURAŠA BOGE BOŽIKOVICA, STJEPANA SKORE, N. VARGE I ANDRIJE RODICA. BURAN APLAUZ IZAZVALO JE IZVOĐENJE BANATSKIH I PRIGORSKIH PLESOVA.

Novčana sredstva mjesnim zajednicama na računске knjižice

Nedavno je održan sastanak predsjednika mjesnih zajednica sa područja komune Dugo Selo, na kojem je prisustvovalo dvadeset dva predsjednika, dok sedam sela nije bilo zastupljeno i to: Ob. Novaki, Nart Savski, Ivanja Rijeka, Kozinšćak, Donje Dvorište, Rugvica i Lup. greda. Sastankom je rukovodio predsjednik Skupštine općine Dugo Selo inž. Marijan Šket. Dnevni red bio je upućen svim predsjednicima ranije, koji je glasilo: rasprava o realizaciji sredstava mjesnim zajednicama, održavanje javnih puteva i dr. Sastanku su prisustvovali i predstavnici privrednih organizacija koji se koriste javnim putevima. Rasprava je počela sa raspodjelom sredstava koja pripadaju Mjesnim zajednicama prema određenim ključevima. U raspravi su učestvovali: Gojko Franjo, Galovec Rudolf, Karas Ivan, Ferenčak Mijo, Brezarić Pero, Kažek Stjepan, Rustambeg Ivan, Šindler Josip, Novosel Vinko i Ambrijević Krsto. Na kraju svestrane diskusije zaključeno je: sve Mjesne zajednice trebaju otvoriti računске knjižice kod Službe društvenog knjigovodstva, na koje će im se iz budžeta prema priricanju prihoda odobravati financijska sredstva. Sre-

dstva sa računске knjižice moći će ovlaštene osobe od Mjesne zajednice podizati, i trošiti prema odobrenom financijskom planu. Također će MZ. moći ulagati vlastita sredstva u koliko iste posjeduju. S time je data potpuna mogućnost, da bez upravnog aparata svaka mjesna zajednica, vrši isplate (plaćanje) svih računa, s time da im moraju imati određenu dokumentaciju i voditi propisanu knjigovodstvenu evidenciju. Zborovi birača prije trošenja sredstava moraju donijeti svoje financijske planove.

U nastavku diskusija o korištenju javnih puteva, predsjednici su postavljali zahtjeve birača, naročito one koji se odnose na obaveze radnih organizacija koje se koriste tim putevima a to su: »Agrokombinat« Božjakovina, Šumarlja Dugo Selo, Institut za oplemenjivanje bilja Rugvica, čiji su predstavnici također prisustvovali, i složili se da će svojim učesnicima pomoći održavanje, jedino predstavnik »Agrokombinata« nije pokazao dobre volje, što smatramo samo trenutno neraspoloženje.

Obavezan navoz šljunka treba izvršiti i ove godine ali, zborovi birača trebaju donijeti svoje Odluke o količini šodera po k. j.

Na kraju su predstavnici tražili da organ financija naplati kazne za neposlušnike koji prošle godine nisu izvršili svoju obavezu, a popisi se nalaze kod njih na izvršenju.

GR.

Dugo Selo na festivalu u Petrinji

Pjesmama »Bohor žari« i X. »Rukovet« Stevana Mokranjca nastupit će pjevački zbor KPD »Preporod« Dugo Selo na festivalu pjevačkih zborova Hrvatske, koji će se održati 15. lipnja 1968. u Petrinji. Na tom festivalu nastupit će desetak pjevačkih zborova koje je između mnogobrojnih izabrao poseban stručni žiri. Poželimo našim pjevačima mnogo uspjeha.

Broj: 02-977/1-1968. od 25. 5.

Komisija za dodjeljivanje kredita studentima i učenicima Skupštine općine Dugo Selo na osnovu čl. 3. Pravilnika o kreditiranju studenata i učenika raspisuje

natječaj

za dodjelu kredita

Zahtjev mogu podnijeti samo oni kandidati, koji stanuju na području općine najmanje 6 mjeseci i koji se školuju redovno.

Zahtjevu je potrebno priložiti uvjerenje o završenom semestru tj. školskoj godini.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja, a predaje se u Skupštini općine uz taksu od 2,50 dinara administrativne takse.

Komisija za dodjeljivanje kredita studentima i učenicima Skupštine općine DUGO SELO

NARODNO SVEUČILIŠTE DUGO SELO

Braće Bobinac 15

putem javnog nadmetanja prodaje osnovno sredstvo u ispravnom stanju

a) vozilo »KOMBI« godina proizvodnje 1964. početna cijena 9000 n. d.

Nadmetanje će se održati u četvrtak 20. VI. 1968. u 12 sati dvorište Skupštine općine Dugo Selo.

Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe.

Fizičke osobe dužne su prije početka javnog nadmetanja dati polog u iznosu od 10% od početne cijene.

DRAGUTIN VINCEKOVIĆ

Brckovljanin kbr. 6

Nudim na prodaju uz vrlo povoljnu cijenu elektro motor 1 KS, jednofazni (hidrofor), 30 metara plastičnog šlaufa, 8 m cijevi vodovodne sa slietkom i ostali pribor. Pogodno za kooperante, komplet za vađenje vode sa 8 metara dubine.

NARODNO SVEUČILIŠTE DUGO SELO

Braće Bobinac 15

OTVARA TEČAJ

za vozače amatere »A« i »B« kategorije.

Plaćanje omogućeno u ratama.

Kondiciona vožnja prema dogovoru.

Upis i informacije svakog dana od 10 — 12 sati

Važna obavijest penzionera

Općinski odbor Udruženja penzionera i invalida rada općine Dugo Selo obavještava penzionere da provodi anketu o stambenim prilikama, odnosno potrebama penzionera zbog dodjele kredita za stambenu izgradnju, adaptaciju ili dovršetak započelih stambenih zgrada.

Anketni list o ovim pitanjima može se dobiti u kancelariji Udruženja penzionera koja se nalazi u dvorišnoj zgradi Restoracije »Park« Dugo Selo i to ponedjeljkom i petkom od 7 do 12 sati. Sve informacije u vezi sa ovim pitanjima, upute za popunjavanje anketnog lista, te informacije o stanju fonda za stambene potrebe mogu se dobiti u kancelariji Udruženja penzionera.

UDRUŽENJE PENZIONERA
OPĆINE DUGO SELO



DIO IZLOŽBE PRIKAZUJE SERVIRANJE, SAVREMENO STANOVANJE I ODIJEVANJE

Svečanosti uz Dan škole

Bogatim kulturno umjetničkim programom u kome su nastupili pjevački zborovi, folklorna grupa, literarna i recitatorska sekcija, kazalište lutaka, dramska sekcija, te nizom sportskih aktivnosti proslavljen je u Osnovnoj školi Dugo Selo Dan škole. Posebnu pažnju pobudila je izložba učeničkih radova za čije angažiranje su učenici i kolektiv škole po zamisli učiteljice Đurđe Kokot uložili mnogo truda.



DETALJ SA IZLOŽBE

Obnavlja se suradnja KPD „Preporod“ i mjesnog garnizona

U krugu garnizona priređen je kulturno umjetnički program za vojnike u kojem je sudjelovalo Učeničko, kulturno umjetničko društvo „Preporod“ i folklor KPD „Preporod“. Točke folklora pratio je mali tamburaški sastav od vojnika i građana. Oni su to ponovili i na Susretu mladih u Đurđevcu, 9 lipnja 1968.

Kako bi tek bilo lijepo da je tom zgodom nastupio i pjevački zbor „Preporod“ sastavljen od vojnih i civilnih lica. Možemo li i to ostvariti?

B. B.

Uspjela vježba oklopnih i raketnih jedinica Zagrebačke armijske oblasti

Pripravljajući smo jednoj izvanredno uspješnoj vježbi oklopnih i raketnih jedinica Zagrebačke armijske oblasti. U rano jutro, zora je nagovještavala lijep i sunčan dan. Toj vježbi, prisustvovali su i rezervni oficiri i podoficiri iz nekoliko općina iz SR Hrvatske, među kojima i iz naše dugoselske općine, na čelu sa predsjednikom općine inž. Marijanom Sketom.

Po dolasku na teren gdje je izvježbana vježba, sve je bilo spremno. Oklopne jedinice, stigle su već ranije u doba noći na svoje borbene zadatke. Oklopni tenkovi, lanseri raketa, samohodne transporteri motorizovane pjesnjake, sve je bilo spremno za akciju. Negdje oko 9 sati, stigao je i komandant Zagrebačke armijske oblasti, general-pukovnik Đoko Jovanović. Po prijemu raporta, kojeg mu je prenio pukovnik Pavlović Antonije, dat je znak za napad. Počelo je. Artiljerija je počela sa svojom artiljerskom pripremom. Artiljerska zrna parala su zrak iznad glava svojih jedinica i fosile prednji kraj neprijateljeve obrane. A, onda, kad je artiljerija presijela svoju ubitačnu vatru po dubini neprijateljeve obrane, u napad su krenuli do tada neprimjećeni tenkovi. Začula se buka motora. Po prelasku rijeke, tenkovi su se razvili u svoj borbeni porijek i tada je tek počela prava bitka. Onako iz pokreta, počela je topovska

i mitraljeska paljba. Ciljevi, koji su označavali neprijatelja, svi su bili pogodeni i uništeni. I onda, krenuli su oni koji u pravom smislu rješavaju rat. Krenula je iza tenkova motorizovana pjesnadija, bez čije noge

nema slobodnog zemljišta. Pješadija je krenula na „juris“, i tako, pred sobom čistila sve ono što nije mogla uništiti artiljerija i tenkovi. A kad su u borbu stupile i raketne jedinice još više je sve oživilo. Dolinom su



OKLOPNE JEDINICE U NAPADU

Bratstvo dvaju slavenskih naroda

U danima prijateljstva gradova Brna i Zagreba jedni od najistaknutijih umjetnika bratske ČSSR posjetili su i Dugo Selo.

U organizaciji KPD „Preporod“ dali su svoj koncert studentski beat sastav „Atlantis“ i „Strohalova sedmička“ sastavljena od članova Junačkove opere iz Brna.

Mlađu generaciju oduševile su više točke beat sastava, a stariju narodni melos Strouhalove limene glazbe od 7 članova. Međutim svojim visokim umjetničkim dostignućem, oba sastava zadivila su i mlađu i stariju generaciju Dugog Sela.

Na prijemu, koji je u čast umjetnika iz ČSSR priredio predsjednik općine Dugo Selo, dogovoreno je da ćemo poraditi na tome da se u danima prijateljstva gradova Brna i Zagreba, izmjene posjete kulturno umjetničkim programima i KPD „Preporod“ i jedno slično moravsko kulturno umjetničko društvo iz okolice Brna.

Uz prigodne hrvatske i moravske pjesme i bratsko srdačno raspoloženje bilo je očito da smo jedni i drugi grane velike slavenske lipe.

B. B.

Brzina, ali oprez

Početkom ovog mjeseca održane su u Zagrebu XI po redu tradicionalne utrke »BRZINA, ALI OPREZ« u kojima je sudjelovalo 246 učesnika iz SR Hrvatske.

Sportski uspjeh ove priredbe zaista je velik. U prednatjecanjima u našoj republici sudjelovalo je 27 680 pionira i

Grupa, predškolski —
Grupa, I razred —
Grupa, II razred —
Grupa, III razred —
Grupa, IV razred —

pionirki. Natjecatelji, finalisti, bili su najbolji između mnogo dobrih. No i u tako jakoj konkurenciji natjecatelji iz Dugog Sela, s pravom možemo reći, postigli su najveći uspjeh.

U grupi romobila osvojili su naši pioniri 3 prva, 2 druga i jedno 3 mjesto, što je vidljivo iz priložene tabele:

Darko Bermanec	2. mjesto
Miško Krčmar	1. mjesto
Zdravko Pekera	1. mjesto
Goran Haramina	3. mjesto
Dubravko Mihok	1. mjesto
Boris Trupce	2. mjesto



NA STARTU U PREDFINALNIM BORBAMA

Među koturaljkama vrlo lijep uspjeh, drugo mjesto u grupi I razred, postigla je Karović Gordana, a u grupi biciklista imali smo samo jednog natjecatelja, Karas Gorana, koji je pokazao vrlo dobru

kondiciju i spretnost u vožnji i stigao na cilj među prvom petoricom.

Ovi rezultati su zaista vrlo vrijedni. Čestitamo našim natjecateljima i želimo im još mnogo uspjeha u sličnim priredbama.

Uspješan nastup na susretu mladih 1968 g.

Pišem ovaj članak u trenutku kada je svečano proglašen završetak Festivala susret mladih 1968. godine. Zastave su spuštene, i sve je opet postalo mirno, ali još dugo u noć mladost nastavlja svoj urnebes uz pjesmu i smijeh. Što da se kaže za ovaj festival po kvaliteti i samoj organizaciji. Zaista nemam riječi, a ni svi ostali učesnici. Ono što smo doživjeli ovdje kroz jedan dan ostati će nam u velikoj uspomeni i što se tiče srdačnosti sa svima, a naročito sa domaćinima festivala, i što se tiče

organizacije koja je zaista bila na visini. Prijateljstvo, humanost i pomoć na svakom koraku činila je ovaj festival još ljepšim. To se naročito odnosilo na završno veče.

Nemam riječi kojima bi se mogao zahvaliti u ime našeg sastava vokalnoinstrumentalnog sastava »Rubini« iz Kutine, i sastavu iz Koprivnice, koji su pridonijeli da završno veče protekne zaista u lijepoj i divnoj atmosferi.

Tko nas je zastupao ove godine. U prošlom broju bili ste informirani o tome, ali u zadnji čas je došlo do izmjena.

Ta se izmjena odnosi na vokalnoinstrumentalni sastav »Plave zvijezde« koji je nastupio u sastavu:

ritam gitara	Ante Vuković
orgulje	Milivoj Gorišek
bas	Krešo Kršek
bubnjevi	Zeljko Lojna
te vokalni solist	Zlata Paruž

Nadalje folklorna sekcija, izviđačka sekcija i mladi pjesnik Slobodan Pešić.

Za sve njih ovaj nastup je bio vrlo uspješan i dokazao da smo i ove godine bili među najboljima.

Završavam ovaj članak na samom odlasku iz mjesta domaćina festivala odakle nosimo zaista lijepe uspomene. Odlazimo iz mjesta gdje smo i ove godine sklopili mnoga prijateljstva, stekli mnoga poznanstva.

Odlazimo, ali na rastanku kažemo svima: Hvala na suradnji i doviđenja do godine na Susretu mladih u Koprivnici!

U idućem broju objavit ćemo nekoliko snimaka sa tog festivala.

Zeljko Lojna

NIKOLA SUNAJKO
Kapetan I. kl.

SPORT

RUKOMET:

Prvoligaš u Dugom Selu

RUKOMETASICE »JEDINSTVA« MIRNO OČEKUJU KVALIFIKACIJE ZA ULAZAK U HRVATSKU LIGU RUKOMETASI SU SE SPASILI OD ISPADANJA IZ ZONSKE LIGE

Osvajanjem prvog mjesta u zagrebačkoj ligi rukometasice su stekle pravo da se u kvalifikacijama bore za ulazak u Hrvatsku rukometnu ligu.

To je drugi pokušaj, da se pređe u kvalitetan razred, budući im to lanijske godine nije uspjelo. Iako se još nezna tačan datum odigravanja kvalifikacije ovih utakmica igrati će normalno treniraju i odigravaju prijateljske utakmice.

»Jedinstvo«: Mikulčić, Bujan 4, Lasan 3, Rajšić 2, Janković 3, Galić D., Galić M., Barilić, Habeić i Obućina.

»Mladost«: Telišman, Mesic 2, Rajšić, Močnik, Kovačević 3, Lamot F. 1, Lamot A. 1, Brekalo 4, Dostal.

Ovo je bila najbolja igra domaćih ove godine. Protiv odličnih samoborčana koji su visoko plasirani na tabeli. Ovi zlatni bodovi osvojeni su zahvaljujući velikoj volji i poštovanju. Kod domaćih svi su igrali odlično, ali ipak treba istaći Mikulčića, Lasana, Barilića i Rajšića dok od gostiju je bio odličan golman Telišman, i Brekalo. Dugo Selo, 26. 5. 1968. »Jedinstvo« — »Sloboda« Podsused 13:12 (7:6).

»Jedinstvo«: Mikulčić, Vuksan 1, Rajšić, Obućina, Domijan Galić D. 4, Janković, Stefanović 4, Bujan 4.

»Sloboda«: Klinac, Tomazić 3, Krtarski, Kraševac 2, Radić 5, Anđelić, Stefan I. Matešić Plazzerjano 1, Karlović. Ovo je bila utakmica živaca, a takve utakmice ne mogu biti lijepe. Budući se radilo o direktnim protivnicima za ispadanje iz lige. Izgleda da su domaći imali malo bolje živce i na kraju pobijedi. Kod domaćih su se istakli Mikulčić i Stefanović, a kod gostiju Karlović i Radić.

Konačna tabela zonske lige:

1. »Mladost« Zagreb	18	17	0	1	382:341	34
2. »Jedinstvo« Zagreb	18	12	3	3	288:229	27
3. »Mladost« Samobor	18	10	3	5	296:268	23
4. »Partizan« Zaprrešić	18	9	2	7	281:269	20
5. »Ivančić« Ivančić gr.	18	8	2	8	377:324	18
6. »Tekstilac« Zagreb	18	8	2	8	301:250	18
7. »Rudar« Samobor	18	6	0	12	310:343	14
8. »Jedinstvo« D. Selo	18	6	0	12	220:325	12
9. »Sloboda« Podsused	18	4	2	12	197:289	10
10. »Silent« Zagreb	18	2	0	16	263:372	3

I. K.

STOLNI TENIS:

Stolnotenisači u punom pogonu



PERSPEKTIVNI IGRACI I IGRACICE

STK »JEDINSTVO«
 STOJE: I. MAKOVICA, I. BUKARICA, LJ. BUKARICA
 ČUČE: H. MEDIMOREC, D. FORGAC
 SNIMIO: M. KUTLESA

U STK »Jedinstvo«, pored registrirane dvije muške ekipe aktivno trenira jedna muška i jedna ženska. Za treću mušku ekipu su predviđena natjecanja u pionirskom rangu, te međuškolska natjecanja, gdje naši igrači više nego zadovoljavaju. Osim ovih natjecanja pionirska ekipa se sprema za pionirsko prvenstvo grada Zagreba (gdje nisu bez izgleda za plasman u gornji dom). Na tom prvenstvu učestvuju pioniri iz raz-

nih krajeva naše zemlje tako da se dječaci imaju prilike upoznati npr. sa igračima iz Novog Sada, Ljubljane, Pleternice i dr.

Ženska ekipa nije uigrana kao muška međutim, vjerujemo da će do jeseni kada počne prvenstvo u ženskoj kategoriji biti sve u najboljem redu.

T. Z.

ŠAH:

Tri lige u Zagrebu

»JEDINSTVO« U DRUGOJ LIGI

U želji da se što više obogati šahovska igra u gradu Zagrebu šahovski savez je odlučio da u Zagrebu osnuže čak tri lige.

Ovo natjecanje treba početi 15. rujna, a klubovi će biti raspoređeni kako slijedi:

Prva liga: PTT, Zagreb, Mladost, Elektrostroj, »Polet«, Tekstilac, Znanstvena, Akademikar, ZSK, Pionirac i ZET

Druga liga: Pješak, Pekarski, Tehničar, Lokomotiva, Krešo Rakić, Partizan (Bregana), Polet (Busevac), Jedinstvo (Dugo Selo), Omladinac, Naftaplin

Treća liga: Prvomajska, SK Čigorin, Ponikve, Rasvjeta, Pošta, TRS, Vučeška, Serum zavod Kalinevica, Sljeme (Sesvete), Nada Dimić, Bolnica (Vrapče).

Predloženo je da se u prvoj ligi igra na osam ploča a u drugoj na šest ploča.

M. O.

RODENI

Mjesni ured Brckovljani: Nenad Cukor, sin Stjepana i Barice, rod. 22. 5. 1968., Snježana Remenar, kći Stjepana i Marice, rod. 5. 5. 1968., Željko Ivaniček, sin Stjepana i Ankice, rod. 8. 5. 1968.

VJENCANI

Matični ured Dugo Selo: Ivo Vuksan, automehaničar i Orešković Ana, radnica (4. 5. 1968.), Čezim Ahmić, strojobravar i Lukinac Katica, domaćica, (14. 5. 1968.), Josip Kulaš, elektrotehničar i Marija Sesan službenik (19. 5. 1968.), Dragutin Jambrečec, radnik i Barica Petalica domaćica (25. 5. 68.), Mato Bogdan-Kolarin, radnik i Kata Jandrić, domaćica (25. 5. 1968.), Ostoja Blagojević, radnik i Mira Kolak, radnica (25. 5. 1968.)

Mjesni ured Brckovljani: Ivan Funtek, radnik i Marija Picek, domaćica (4. 5. 1968.), Ivan Dokuš, poljoprivrednik i Anđela Sokolić r. Bađek poljoprivrednik (11. 5. 1968.) Mato Banković, radnik i Dragica Šoderc, radnica, (11. 5. 1968.), Stjepan Tomic, radnik i Marija Pištolec, domaćica, (27. 5. 1968.)

UMRLI

Matični ured Dugo Selo: Stjepan Potočki, poljodjelac, star 81 god. (13. 5. 68.), Draga Vinčić, poljodjelka stara 68 godina, (24. 5. 68.), Ale Spahić, radnik star 57 god. (26. 5. 68.), Stjepan Vlahović, poljodjelac star 67 god. (28. 5. 68.), Jagica Pintar, domaćica, stara 75 god. (30. 5. 68.)

Mjesni ured Brckovljani: Marija Petroševac, domaćica stara 68. god. (4. 5. 68.)

Mjesni ured Oborovo: Imbro Duran, poljodjelac star 65 god. (11. 5. 68.)

KINA PRIKAZUJU

Dan	KINO »PREPOROD« 20 sati radni dan 10 sati matineja za djecu, 17 i 20 sati nedjelja	KINO DOMA JNA Filmske predstave počinju radnim danom u 20,00 sati Filmske predstave počinju nedjeljom u 16,00 i 20,00 sati
15. VI SUBOTA		DVOBOJ U TEKSASU (italijanski kolor film)
16. VI NEDJELJA		DVOBOJ U TEKSASU (italijanski kolor film)
18. VI UTORAK		N O Z (domaći film)
19. VI SRIJEDA	ROJ (domaći ratni u 10 i 10) BOMBA U 10 i 10 (domaći ratni u koloru)	
20. VI ČETVRTAK		PRIJATELJSTVO (indijski film)
22. VI SUBOTA	KOLEKCIONAR (američki triler)	IZGUBLJENA ŽENA (španjolski kolor film)
23. VI NEDJELJA	KOLEKCIONAR (američki triler)	IZGUBLJENA ŽENA (španjolski kolor film)
25. VI UTORAK		KAD BUDEM MRTAV I BEO (domaći film)
26. VI SRIJEDA	GOSPODA HAVAJA (američka melodrama u koloru)	
27. VI ČETVRTAK		ČOVJEK IZ ISTAMBULA (španjolski kolor film)
29. VI SUBOTA	SAN FERDINANDO (američki vestern u koloru)	VIVA MARIJA (francuski kolor sinemaskop film)
30. VI NEDJELJA	SAN FERDINANDO (američki vestern u koloru)	VIVA MARIJA (francuski kolor sinemaskop film)
2. VII UTORAK		RAKETE NEĆE POLETJETI (sovjetski sinemaskop)
3. VII SRIJEDA	ZAVODNICE (italijanski avanturistički)	
4. VII ČETVRTAK	REVOLVERAS KLEJ (vestern)	GLINENI GOLUB (domaći film)
6. VII SUBOTA	SEKS I SAMOSTALNA DJEVOJKA (američki komedija u koloru)	SEDAM HRABRIH ŽENA (španjolski kolor sinemaskop film)
7. VII NEDJELJA	SEKS I SAMOSTALNA DJEVOJKA (američki komedija u koloru)	SEDAM HRABRIH ŽENA (španjolski kolor sinemaskop film)
9. VII UTORAK		SARM I KAKO GA STEĆI (engleski sinemaskop)
10. VII SRIJEDA	ČUDOVIŠNE ŽENE (italijanska satira u koloru)	
11. VII ČETVRTAK		DVOBOJ KOD DIABLA (američki kolor film)
13. VII SUBOTA	JESEN PLEMENA CEJENA (američki vestern u koloru)	A T A K (američki kolor film)
14. VII NEDJELJA	JESEN PLEMENA CEJENA (američki vestern u koloru)	A T A K (američki kolor film)
16. VII UTORAK		DJEVOJKE (domaći film)

DUGOSELKA KRONIKA — glasilo društveno-političkih organizacija Općine Dugo Selo izlazi svakog 15. u mjesecu. Izdaje: Općinska konferencija SSRNH Dugo Selo. Glavni i odgovorni urednik: Jadranko CRNIĆ, Dugo Selo, Ulica braće Bobinaca br. 30. Uređuje redakcijski odbor Đurđa Babić, Pavao Škrlec, Krešo Cimaš, Jadranko Crnić, Rudolf Galovec, Ivica Kulaš, Milivoj Obad i ing. Marijan Sket. Tisak ZRINSKI Čakovec — Cijena pojedinog broja: 0,50 dinara. Pretplata tromjesečna — 1,50 d, polugodišnja — 3 d, godišnja — 6 dinara. Pretplate se šalju na žiro-račun Općinske konferencije SSRNH Dugo Selo br. 3011-8-34 kod SDK — filijala Dugo Selo.